

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
1 ANDREW CATANESE	ATLANTA, GA	12HRS	1218	Laps: 39 11:40:31.41	39	N/A	M	26	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
				1.94		00:15:21.690	07:55	7.6mph	00:15:21.690
				3.88		00:14:16.451	07:21	8.2mph	00:29:38.141
				5.82		00:14:18.394	07:22	8.1mph	00:43:56.535
				7.76		00:14:31.178	07:29	8.0mph	00:58:27.713
				9.7		00:14:28.659	07:27	8.0mph	01:12:56.372
				11.64		00:13:11.399	06:47	8.8mph	01:26:07.771
				13.58		00:13:22.933	06:53	8.7mph	01:39:30.704
				15.52		00:13:14.437	06:49	8.8mph	01:52:45.141
				17.46		00:13:43.704	07:04	8.5mph	02:06:28.845
				19.4		00:13:30.798	06:57	8.6mph	02:19:59.643
				21.34		00:14:16.515	07:21	8.2mph	02:34:16.158
				23.28		00:14:52.374	07:40	7.8mph	02:49:08.532
				25.22		00:14:44.606	07:35	7.9mph	03:03:53.138
				27.16		00:17:34.565	09:03	6.6mph	03:21:27.703
				29.1		00:17:04.146	08:47	6.8mph	03:38:31.849
				31.04		00:15:59.870	08:14	7.3mph	03:54:31.719
				32.98		00:16:52.049	08:41	6.9mph	04:11:23.768
				34.92		00:18:31.813	09:33	6.3mph	04:29:55.581
				36.86		00:17:38.355	09:05	6.6mph	04:47:33.936
				38.8		00:16:04.931	08:17	7.2mph	05:03:38.867
				40.74		00:17:16.349	08:54	6.7mph	05:20:55.216
				42.68		00:18:23.471	09:28	6.3mph	05:39:18.687
				44.62		00:16:32.327	08:31	7.0mph	05:55:51.014
				46.56		00:22:15.314	11:28	5.2mph	06:18:06.328
				48.5		00:28:43.672	14:48	4.1mph	06:46:50.000
				50.44		00:19:32.723	10:04	6.0mph	07:06:22.723
				52.38		00:18:58.590	09:46	6.1mph	07:25:21.313
				54.32		00:18:46.815	09:40	6.2mph	07:44:08.128
				56.26		00:18:00.564	09:17	6.5mph	08:02:08.692
				58.2		00:19:20.528	09:58	6.0mph	08:21:29.220
				60.14		00:23:57.676	12:21	4.9mph	08:45:26.896
				62.08		00:27:11.343	14:00	4.3mph	09:12:38.239
				64.02		00:23:34.779	12:09	4.9mph	09:36:13.018
				65.96		00:22:52.625	11:47	5.1mph	09:59:05.643
				67.9		00:20:29.138	10:33	5.7mph	10:19:34.781
				69.84		00:18:31.780	09:33	6.3mph	10:38:06.561
				71.78		00:18:31.905	09:33	6.3mph	10:56:38.466
				73.72		00:18:40.508	09:37	6.2mph	11:15:18.974
				75.66		00:25:12.440	12:59	4.6mph	11:40:31.414

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number	
2	SCOTT HORTON	FULTON, MD	12HRS	1211	Laps: 35 12:21:12.20	35	N/A	M	58	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:18:43.686	09:39	6.2mph	00:18:43.686		
				3.88	00:18:02.894	09:18	6.4mph	00:36:46.580		
				5.82	00:18:09.445	09:21	6.4mph	00:54:56.025		
				7.76	00:19:57.723	10:17	5.8mph	01:14:53.748		
				9.7	00:18:04.389	09:18	6.4mph	01:32:58.137		
				11.64	00:18:06.931	09:20	6.4mph	01:51:05.068		
				13.58	00:18:27.591	09:30	6.3mph	02:09:32.659		
				15.52	00:20:56.094	10:47	5.6mph	02:30:28.753		
				17.46	00:18:16.991	09:25	6.4mph	02:48:45.744		
				19.4	00:18:29.094	09:31	6.3mph	03:07:14.838		
				21.34	00:18:48.919	09:41	6.2mph	03:26:03.757		
				23.28	00:21:01.775	10:50	5.5mph	03:47:05.532		
				25.22	00:18:52.048	09:43	6.2mph	04:05:57.580		
				27.16	00:18:33.521	09:34	6.3mph	04:24:31.101		
				29.1	00:20:43.694	10:41	5.6mph	04:45:14.795		
				31.04	00:18:48.342	09:41	6.2mph	05:04:03.137		
				32.98	00:19:17.139	09:56	6.0mph	05:23:20.276		
				34.92	00:22:23.881	11:32	5.2mph	05:45:44.157		
				36.86	00:20:01.515	10:19	5.8mph	06:05:45.672		
				38.8	00:20:39.657	10:39	5.6mph	06:26:25.329		
				40.74	00:24:30.647	12:38	4.7mph	06:50:55.976		
				42.68	00:22:38.981	11:40	5.1mph	07:13:34.957		
				44.62	00:21:34.794	11:07	5.4mph	07:35:09.751		
				46.56	00:24:33.078	12:39	4.7mph	07:59:42.829		
				48.5	00:21:55.268	11:17	5.3mph	08:21:38.097		
				50.44	00:22:00.044	11:20	5.3mph	08:43:38.141		
				52.38	00:26:02.367	13:25	4.5mph	09:09:40.508		
				54.32	00:23:31.299	12:07	4.9mph	09:33:11.807		
				56.26	00:25:18.386	13:02	4.6mph	09:58:30.193		
				58.2	00:26:31.415	13:40	4.4mph	10:25:01.608		
				60.14	00:22:47.692	11:45	5.1mph	10:47:49.300		
				62.08	00:25:08.022	12:57	4.6mph	11:12:57.322		
				64.02	00:23:23.845	12:03	5.0mph	11:36:21.167		
				65.96	00:20:26.480	10:32	5.7mph	11:56:47.647		
				67.9	00:24:24.557	12:34	4.8mph	12:21:12.204		
3	JEREMY BOWEN	BEAUFORT, SC	12HRS	1217	Laps: 30 11:40:38.86	30	N/A	M	31	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:17:09.859	08:50	6.8mph	00:17:09.859		
				3.88	00:17:03.899	08:47	6.8mph	00:34:13.758		
				5.82	00:17:52.987	09:13	6.5mph	00:52:06.745		
				7.76	00:18:33.313	09:33	6.3mph	01:10:40.058		
				9.7	00:23:44.520	12:14	4.9mph	01:34:24.578		
				11.64	00:18:35.951	09:35	6.3mph	01:53:00.529		
				13.58	00:22:15.346	11:28	5.2mph	02:15:15.875		
				15.52	00:21:26.846	11:03	5.4mph	02:36:42.721		
				17.46	00:19:53.571	10:15	5.9mph	02:56:36.292		
				19.4	00:20:31.577	10:34	5.7mph	03:17:07.869		
				21.34	00:24:15.514	12:30	4.8mph	03:41:23.383		
				23.28	00:20:42.363	10:40	5.6mph	04:02:05.746		
				25.22	00:24:45.710	12:45	4.7mph	04:26:51.456		
				27.16	00:20:08.030	10:22	5.8mph	04:46:59.486		
				29.1	00:20:50.981	10:44	5.6mph	05:07:50.467		
				31.04	00:26:17.746	13:33	4.4mph	05:34:08.213		
				32.98	00:20:37.429	10:37	5.6mph	05:54:45.642		
				34.92	00:21:59.095	11:19	5.3mph	06:16:44.737		
				36.86	00:20:33.235	10:35	5.7mph	06:37:17.972		
				38.8	00:24:53.357	12:49	4.7mph	07:02:11.329		
				40.74	00:23:14.503	11:58	5.0mph	07:25:25.832		
				42.68	00:29:44.704	15:19	3.9mph	07:55:10.536		
				44.62	00:23:20.046	12:01	5.0mph	08:18:30.582		
				46.56	00:24:29.305	12:37	4.8mph	08:42:59.887		
				48.5	00:23:51.305	12:17	4.9mph	09:06:51.192		
				50.44	00:34:55.726	18:00	3.3mph	09:41:46.918		
				52.38	00:27:12.550	14:01	4.3mph	10:08:59.468		
				54.32	00:26:31.718	13:40	4.4mph	10:35:31.186		
				56.26	00:33:36.837	17:19	3.5mph	11:09:08.023		
				58.2	00:31:30.843	16:14	3.7mph	11:40:38.866		

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
4 ANDREW CRAIG	BROOKLYN, NY	12HRS	1214	Laps: 30 12:31:09.79	30	N/A	M	27	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:16.360	09:56	6.0mph	00:19:16.360	
				3.88	00:20:02.233	10:19	5.8mph	00:39:18.593	
				5.82	00:19:25.791	10:00	6.0mph	00:58:44.384	
				7.76	00:21:48.543	11:14	5.3mph	01:20:32.927	
				9.7	00:19:36.798	10:06	5.9mph	01:40:09.725	
				11.64	00:20:46.079	10:42	5.6mph	02:00:55.804	
				13.58	00:20:40.430	10:39	5.6mph	02:21:36.234	
				15.52	00:19:52.990	10:14	5.9mph	02:41:29.224	
				17.46	00:19:24.331	10:00	6.0mph	03:00:53.555	
				19.4	00:24:31.115	12:38	4.7mph	03:25:24.670	
				21.34	00:19:59.768	10:18	5.8mph	03:45:24.438	
				23.28	00:20:44.104	10:41	5.6mph	04:06:08.542	
				25.22	00:26:24.626	13:36	4.4mph	04:32:33.168	
				27.16	00:21:32.102	11:06	5.4mph	04:54:05.270	
				29.1	00:31:14.830	16:06	3.7mph	05:25:20.100	
				31.04	00:22:24.096	11:32	5.2mph	05:47:44.196	
				32.98	00:22:07.698	11:24	5.3mph	06:09:51.894	
				34.92	00:27:48.048	14:19	4.2mph	06:37:39.942	
				36.86	00:29:54.521	15:25	3.9mph	07:07:34.463	
				38.8	00:22:10.847	11:26	5.2mph	07:29:45.310	
				40.74	00:26:11.684	13:30	4.4mph	07:55:56.994	
				42.68	00:27:55.758	14:23	4.2mph	08:23:52.752	
				44.62	00:28:34.214	14:43	4.1mph	08:52:26.966	
				46.56	00:24:12.179	12:28	4.8mph	09:16:39.145	
				48.5	00:27:50.136	14:20	4.2mph	09:44:29.281	
				50.44	00:29:50.605	15:23	3.9mph	10:14:19.886	
				52.38	00:34:34.323	17:49	3.4mph	10:48:54.209	
				54.32	00:32:04.901	16:32	3.6mph	11:20:59.110	
				56.26	00:26:49.495	13:49	4.3mph	11:47:48.605	
				58.2	00:43:21.185	22:20	2.7mph	12:31:09.790	
5 TOM WOODALL		RUNNER	1230	Laps: 26 11:41:22.86	26	N/A	M	58	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:46.508	10:11	5.9mph	00:19:46.508	
				3.88	00:18:55.799	09:45	6.1mph	00:38:42.307	
				5.82	00:20:37.294	10:37	5.6mph	00:59:19.601	
				7.76	00:20:59.971	10:49	5.5mph	01:20:19.572	
				9.7	00:19:58.207	10:17	5.8mph	01:40:17.779	
				11.64	00:20:24.083	10:30	5.7mph	02:00:41.862	
				13.58	00:21:04.853	10:52	5.5mph	02:21:46.715	
				15.52	00:22:32.560	11:37	5.2mph	02:44:19.275	
				17.46	00:22:50.279	11:46	5.1mph	03:07:09.554	
				19.4	00:21:53.079	11:16	5.3mph	03:29:02.633	
				21.34	00:23:36.853	12:10	4.9mph	03:52:39.486	
				23.28	00:22:40.406	11:41	5.1mph	04:15:19.892	
				25.22	00:22:22.054	11:31	5.2mph	04:37:41.946	
				27.16	00:54:21.647	28:01	2.1mph	05:32:03.593	
				29.1	00:24:50.951	12:48	4.7mph	05:56:54.544	
				31.04	00:30:21.114	15:38	3.8mph	06:27:15.658	
				32.98	00:27:50.069	14:20	4.2mph	06:55:05.727	
				34.92	00:26:35.142	13:42	4.4mph	07:21:40.869	
				36.86	00:26:33.320	13:41	4.4mph	07:48:14.189	
				38.8	00:24:37.768	12:41	4.7mph	08:12:51.957	
				40.74	00:30:11.003	15:33	3.9mph	08:43:02.960	
				42.68	00:26:46.330	13:48	4.3mph	09:09:49.290	
				44.62	00:37:38.439	19:24	3.1mph	09:47:27.729	
				46.56	00:36:58.284	19:03	3.1mph	10:24:26.013	
				48.5	00:42:54.570	22:07	2.7mph	11:07:20.583	
				50.44	00:34:02.278	17:32	3.4mph	11:41:22.861	

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
6 JUSTIN ARSENAULT	ATLANTA, GA	12HRS	1219	Laps: 26 11:56:26.51	26	N/A	M	37	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:45.987	10:11	5.9mph	00:19:45.987	
				3.88	00:19:33.813	10:05	5.9mph	00:39:19.800	
				5.82	00:20:18.400	10:28	5.7mph	00:59:38.200	
				7.76	00:22:24.033	11:32	5.2mph	01:22:02.233	
				9.7	00:20:36.333	10:37	5.6mph	01:42:38.566	
				11.64	00:21:21.608	11:00	5.4mph	02:04:00.174	
				13.58	00:21:52.808	11:16	5.3mph	02:25:52.982	
				15.52	00:21:39.405	11:09	5.4mph	02:47:32.387	
				17.46	00:26:34.327	13:41	4.4mph	03:14:06.714	
				19.4	00:37:49.736	19:30	3.1mph	03:51:56.450	
				21.34	00:27:48.060	14:19	4.2mph	04:19:44.510	
				23.28	00:23:08.109	11:55	5.0mph	04:42:52.619	
				25.22	00:24:04.780	12:24	4.8mph	05:06:57.399	
				27.16	00:23:07.006	11:54	5.0mph	05:30:04.405	
				29.1	00:27:09.096	13:59	4.3mph	05:57:13.501	
				31.04	00:33:51.351	17:27	3.4mph	06:31:04.852	
				32.98	00:32:58.350	16:59	3.5mph	07:04:03.202	
				34.92	00:28:39.599	14:46	4.1mph	07:32:42.801	
				36.86	00:36:46.803	18:57	3.2mph	08:09:29.604	
				38.8	00:29:03.545	14:58	4.0mph	08:38:33.149	
				40.74	00:28:06.209	14:29	4.1mph	09:06:39.358	
				42.68	00:24:37.815	12:41	4.7mph	09:31:17.173	
				44.62	00:26:37.293	13:43	4.4mph	09:57:54.466	
				46.56	00:40:51.162	21:03	2.8mph	10:38:45.628	
				48.5	00:36:23.804	18:45	3.2mph	11:15:09.432	
				50.44	00:41:17.083	21:16	2.8mph	11:56:26.515	
7 JILLIAN AMURAO	AUGUSTA, GA	12HRS	1215	Laps: 25 12:08:21.54	25	N/A	F	20	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:28.719	10:02	6.0mph	00:19:28.719	
				3.88	00:19:49.084	10:12	5.9mph	00:39:17.803	
				5.82	00:20:50.836	10:44	5.6mph	01:00:08.639	
				7.76	00:22:04.639	11:22	5.3mph	01:22:13.278	
				9.7	00:23:02.671	11:52	5.1mph	01:45:15.949	
				11.64	00:22:51.012	11:46	5.1mph	02:08:06.961	
				13.58	00:22:46.608	11:44	5.1mph	02:30:53.569	
				15.52	00:22:41.162	11:41	5.1mph	02:53:34.731	
				17.46	00:26:15.133	13:31	4.4mph	03:19:49.864	
				19.4	00:28:42.131	14:47	4.1mph	03:48:31.995	
				21.34	00:35:29.860	18:17	3.3mph	04:24:01.855	
				23.28	00:44:23.257	22:52	2.6mph	05:08:25.112	
				25.22	00:26:19.445	13:34	4.4mph	05:34:44.557	
				27.16	00:22:54.115	11:48	5.1mph	05:57:38.672	
				29.1	00:25:10.683	12:58	4.6mph	06:22:49.355	
				31.04	00:37:15.287	19:12	3.1mph	07:00:04.642	
				32.98	00:34:44.704	17:54	3.3mph	07:34:49.346	
				34.92	00:23:22.604	12:03	5.0mph	07:58:11.950	
				36.86	00:23:52.683	12:18	4.9mph	08:22:04.633	
				38.8	00:41:50.120	21:33	2.8mph	09:03:54.753	
				40.74	00:31:33.648	16:16	3.7mph	09:35:28.401	
				42.68	00:37:46.012	19:28	3.1mph	10:13:14.413	
				44.62	00:38:16.280	19:43	3.0mph	10:51:30.693	
				46.56	00:38:44.631	19:58	3.0mph	11:30:15.324	
				48.5	00:38:06.221	19:38	3.1mph	12:08:21.545	

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
8 LINDSEY DOWLING	PEMBROKE, GA	12HRS	1216	Laps: 25 12:24:43.18	25	N/A	F	30	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:20:31.824	10:34	5.7mph	00:20:31.824	
				3.88	00:22:15.489	11:28	5.2mph	00:42:47.313	
				5.82	00:21:40.359	11:10	5.4mph	01:04:27.672	
				7.76	00:23:27.928	12:05	5.0mph	01:27:55.600	
				9.7	00:26:14.951	13:31	4.4mph	01:54:10.551	
				11.64	00:24:20.647	12:32	4.8mph	02:18:31.198	
				13.58	00:27:12.615	14:01	4.3mph	02:45:43.813	
				15.52	00:27:10.041	14:00	4.3mph	03:12:53.854	
				17.46	00:28:07.709	14:29	4.1mph	03:41:01.563	
				19.4	00:32:52.681	16:56	3.5mph	04:13:54.244	
				21.34	00:31:21.610	16:09	3.7mph	04:45:15.854	
				23.28	00:32:21.994	16:41	3.6mph	05:17:37.848	
				25.22	00:33:50.462	17:26	3.4mph	05:51:28.310	
				27.16	00:31:24.966	16:11	3.7mph	06:22:53.276	
				29.1	00:29:20.354	15:07	4.0mph	06:52:13.630	
				31.04	00:29:03.922	14:58	4.0mph	07:21:17.552	
				32.98	00:31:26.339	16:12	3.7mph	07:52:43.891	
				34.92	00:28:53.276	14:53	4.0mph	08:21:37.167	
				36.86	00:29:54.896	15:25	3.9mph	08:51:32.063	
				38.8	00:36:59.097	19:03	3.1mph	09:28:31.160	
				40.74	00:33:40.195	17:21	3.5mph	10:02:11.355	
				42.68	00:38:13.966	19:42	3.0mph	10:40:25.321	
				44.62	00:38:11.757	19:41	3.0mph	11:18:37.078	
				46.56	00:30:22.074	15:39	3.8mph	11:48:59.152	
				48.5	00:35:44.036	18:25	3.3mph	12:24:43.188	
9 LYNNE EVANS	ETOWAH, NC	12HRS	1208	Laps: 23 12:16:41.19	23	N/A	F	61	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:26:17.372	13:33	4.4mph	00:26:17.372	
				3.88	00:27:56.450	14:24	4.2mph	00:54:13.822	
				5.82	00:27:54.633	14:23	4.2mph	01:22:08.455	
				7.76	00:31:25.650	16:12	3.7mph	01:53:34.105	
				9.7	00:28:51.289	14:52	4.0mph	02:22:25.394	
				11.64	00:31:12.615	16:05	3.7mph	02:53:38.009	
				13.58	00:33:05.338	17:03	3.5mph	03:26:43.347	
				15.52	00:30:17.053	15:36	3.8mph	03:57:00.400	
				17.46	00:31:06.036	16:01	3.7mph	04:28:06.436	
				19.4	00:39:58.058	20:36	2.9mph	05:08:04.494	
				21.34	00:31:54.435	16:26	3.6mph	05:39:58.929	
				23.28	00:30:23.472	15:39	3.8mph	06:10:22.401	
				25.22	00:30:13.460	15:34	3.9mph	06:40:35.861	
				27.16	00:32:35.328	16:47	3.6mph	07:13:11.189	
				29.1	00:36:30.281	18:49	3.2mph	07:49:41.470	
				31.04	00:34:44.121	17:54	3.4mph	08:24:25.591	
				32.98	00:36:35.169	18:51	3.2mph	09:01:00.760	
				34.92	00:34:05.034	17:34	3.4mph	09:35:05.794	
				36.86	00:37:05.923	19:07	3.1mph	10:12:11.717	
				38.8	00:32:43.440	16:52	3.6mph	10:44:55.157	
				40.74	00:30:12.587	15:34	3.9mph	11:15:07.744	
				42.68	00:30:25.379	15:40	3.8mph	11:45:33.123	
				44.62	00:31:08.070	16:02	3.7mph	12:16:41.193	

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
10 GREG GISCHIA	CHARLESTON, SC	12HRS	1207	Laps: 22 11:35:31.04	22	N/A	M	57	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:29.342	11:04	5.4mph	00:21:29.342	
				3.88	00:20:15.419	10:26	5.7mph	00:41:44.761	
				5.82	00:20:53.790	10:46	5.6mph	01:02:38.551	
				7.76	00:27:36.383	14:13	4.2mph	01:30:14.934	
				9.7	00:26:38.417	13:43	4.4mph	01:56:53.351	
				11.64	00:25:33.088	13:10	4.6mph	02:22:26.439	
				13.58	00:24:30.850	12:38	4.7mph	02:46:57.289	
				15.52	00:24:44.243	12:45	4.7mph	03:11:41.532	
				17.46	00:39:49.601	20:31	2.9mph	03:51:31.133	
				19.4	00:28:13.994	14:33	4.1mph	04:19:45.127	
				21.34	00:36:44.410	18:56	3.2mph	04:56:29.537	
				23.28	00:28:58.169	14:55	4.0mph	05:25:27.706	
				25.22	00:36:59.334	19:04	3.1mph	06:02:27.040	
				27.16	00:31:09.317	16:03	3.7mph	06:33:36.357	
				29.1	00:29:38.097	15:16	3.9mph	07:03:14.454	
				31.04	00:29:27.737	15:11	4.0mph	07:32:42.191	
				32.98	00:31:19.530	16:08	3.7mph	08:04:01.721	
				34.92	01:00:33.420	31:12	1.9mph	09:04:35.141	
				36.86	00:45:32.223	23:28	2.6mph	09:50:07.364	
				38.8	00:35:16.911	18:11	3.3mph	10:25:24.275	
				40.74	00:30:39.473	15:48	3.8mph	10:56:03.748	
				42.68	00:39:27.296	20:20	3.0mph	11:35:31.044	
11 FOREST FRETWELL		RUNNER	1228	Laps: 19 11:56:31.18	19	N/A	M	12	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:26.826	10:01	6.0mph	00:19:26.826	
				3.88	00:18:55.765	09:45	6.1mph	00:38:22.591	
				5.82	00:22:51.273	11:46	5.1mph	01:01:13.864	
				7.76	00:28:40.716	14:47	4.1mph	01:29:54.580	
				9.7	00:30:23.323	15:39	3.8mph	02:00:17.903	
				11.64	00:34:31.097	17:47	3.4mph	02:34:49.000	
				13.58	00:30:48.553	15:52	3.8mph	03:05:37.553	
				15.52	00:47:59.248	24:44	2.4mph	03:53:36.801	
				17.46	00:45:20.461	23:22	2.6mph	04:38:57.262	
				19.4	00:33:12.761	17:07	3.5mph	05:12:10.023	
				21.34	00:43:31.510	22:26	2.7mph	05:55:41.533	
				23.28	00:54:56.492	28:19	2.1mph	06:50:38.025	
				25.22	00:38:57.349	20:04	3.0mph	07:29:35.374	
				27.16	00:45:17.115	23:20	2.6mph	08:14:52.489	
				29.1	00:36:49.273	18:58	3.2mph	08:51:41.762	
				31.04	00:47:02.459	24:14	2.5mph	09:38:44.221	
				32.98	00:45:46.938	23:36	2.5mph	10:24:31.159	
				34.92	01:03:32.751	32:45	1.8mph	11:28:03.910	
				36.86	00:28:27.274	14:40	4.1mph	11:56:31.184	
12 MICHAEL SHELLY-MOODY	PORT ROYAL, SC	12HRS	1205	Laps: 18 12:12:06.26	18	N/A	M	64	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:34:07.879	17:35	3.4mph	00:34:07.879	
				3.88	00:34:16.626	17:40	3.4mph	01:08:24.505	
				5.82	00:34:22.094	17:42	3.4mph	01:42:46.599	
				7.76	00:37:21.589	19:15	3.1mph	02:20:08.188	
				9.7	00:40:18.042	20:46	2.9mph	03:00:26.230	
				11.64	00:39:56.912	20:35	2.9mph	03:40:23.142	
				13.58	00:35:07.224	18:06	3.3mph	04:15:30.366	
				15.52	00:40:19.072	20:46	2.9mph	04:55:49.438	
				17.46	00:42:37.902	21:58	2.7mph	05:38:27.340	
				19.4	00:41:52.841	21:35	2.8mph	06:20:20.181	
				21.34	00:43:44.437	22:32	2.7mph	07:04:04.618	
				23.28	00:45:37.153	23:30	2.6mph	07:49:41.771	
				25.22	00:39:54.171	20:34	2.9mph	08:29:35.942	
				27.16	00:43:05.343	22:12	2.7mph	09:12:41.285	
				29.1	00:42:59.518	22:09	2.7mph	09:55:40.803	
				31.04	00:51:53.426	26:44	2.2mph	10:47:34.229	
				32.98	00:43:18.451	22:19	2.7mph	11:30:52.680	
				34.92	00:41:13.589	21:15	2.8mph	12:12:06.269	

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
13 MICHAEL LUCAS	28462, NC	12HRS	1221	Laps: 17 07:53:18.89	17	N/A	M	33	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:45.838	11:44	5.1mph	00:22:45.838	
				3.88	00:23:10.981	11:57	5.0mph	00:45:56.819	
				5.82	00:19:09.029	09:52	6.1mph	01:05:05.848	
				7.76	00:19:19.662	09:57	6.0mph	01:24:25.510	
				9.7	00:19:26.292	10:01	6.0mph	01:43:51.802	
				11.64	00:19:40.954	10:08	5.9mph	02:03:32.756	
				13.58	00:18:56.775	09:45	6.1mph	02:22:29.531	
				15.52	00:19:53.721	10:15	5.9mph	02:42:23.252	
				17.46	00:24:44.953	12:45	4.7mph	03:07:08.205	
				19.4	00:29:48.874	15:22	3.9mph	03:36:57.079	
				21.34	01:00:52.548	31:22	1.9mph	04:37:49.627	
				23.28	00:25:28.047	13:07	4.6mph	05:03:17.674	
				25.22	00:19:42.305	10:09	5.9mph	05:22:59.979	
				27.16	00:23:30.329	12:07	5.0mph	05:46:30.308	
				29.1	00:29:38.877	15:16	3.9mph	06:16:09.185	
				31.04	00:32:47.644	16:54	3.5mph	06:48:56.829	
				32.98	01:04:22.070	33:10	1.8mph	07:53:18.899	
14 BRADFORD SCOTT	SIMPSONVILLE, SC	12HRS	1203	Laps: 16 07:17:12.62	16	N/A	M	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:40.252	11:10	5.4mph	00:21:40.252	
				3.88	00:20:17.085	10:27	5.7mph	00:41:57.337	
				5.82	00:26:55.067	13:52	4.3mph	01:08:52.404	
				7.76	00:40:43.674	20:59	2.9mph	01:49:36.078	
				9.7	00:22:20.103	11:30	5.2mph	02:11:56.181	
				11.64	00:24:45.197	12:45	4.7mph	02:36:41.378	
				13.58	00:35:08.884	18:07	3.3mph	03:11:50.262	
				15.52	00:27:59.002	14:25	4.2mph	03:39:49.264	
				17.46	00:26:07.999	13:28	4.5mph	04:05:57.263	
				19.4	00:25:48.272	13:18	4.5mph	04:31:45.535	
				21.34	00:24:49.603	12:47	4.7mph	04:56:35.138	
				23.28	00:32:23.016	16:41	3.6mph	05:28:58.154	
				25.22	00:36:31.008	18:49	3.2mph	06:05:29.162	
				27.16	00:23:02.449	11:52	5.1mph	06:28:31.611	
				29.1	00:24:07.596	12:26	4.8mph	06:52:39.207	
				31.04	00:24:33.413	12:39	4.7mph	07:17:12.620	
15 ALISON POWELL	AIKEN, SC	12HRS	1202	Laps: 16 09:39:35.38	16	N/A	F	34	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:27:11.841	14:01	4.3mph	00:27:11.841	
				3.88	00:28:58.066	14:55	4.0mph	00:56:09.907	
				5.82	00:31:14.280	16:06	3.7mph	01:27:24.187	
				7.76	00:30:24.850	15:40	3.8mph	01:57:49.037	
				9.7	00:33:43.194	17:22	3.5mph	02:31:32.231	
				11.64	00:34:55.918	18:00	3.3mph	03:06:28.149	
				13.58	00:37:07.150	19:08	3.1mph	03:43:35.299	
				15.52	00:35:50.088	18:28	3.2mph	04:19:25.387	
				17.46	00:33:41.392	17:21	3.5mph	04:53:06.779	
				19.4	00:40:45.232	21:00	2.9mph	05:33:52.011	
				21.34	00:43:08.778	22:14	2.7mph	06:17:00.789	
				23.28	00:37:03.693	19:06	3.1mph	06:54:04.482	
				25.22	00:41:58.715	21:38	2.8mph	07:36:03.197	
				27.16	00:41:37.005	21:27	2.8mph	08:17:40.202	
				29.1	00:39:16.983	20:14	3.0mph	08:56:57.185	
				31.04	00:42:38.199	21:58	2.7mph	09:39:35.384	

# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number	
16	JENNY MCPHERSON	WEST COLUMBIA, SC	12HRS	1204	Laps: 14 07:10:33.80	14	N/A	F	46	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:21:59.267	11:20	5.3mph	00:21:59.267		
				3.88	00:20:53.793	10:46	5.6mph	00:42:53.060		
				5.82	00:23:21.219	12:02	5.0mph	01:06:14.279		
				7.76	00:45:18.870	23:21	2.6mph	01:51:33.149		
				9.7	00:20:21.206	10:29	5.7mph	02:11:54.355		
				11.64	00:25:13.256	13:00	4.6mph	02:37:07.611		
				13.58	00:28:09.618	14:30	4.1mph	03:05:17.229		
				15.52	00:38:21.893	19:46	3.0mph	03:43:39.122		
				17.46	00:36:57.546	19:03	3.1mph	04:20:36.668		
				19.4	00:27:58.979	14:25	4.2mph	04:48:35.647		
				21.34	00:29:36.779	15:15	3.9mph	05:18:12.426		
				23.28	00:30:48.329	15:52	3.8mph	05:49:00.755		
				25.22	00:39:29.260	20:21	2.9mph	06:28:30.015		
				27.16	00:42:03.794	21:40	2.8mph	07:10:33.809		
17	DINOCA IHRIG	SUMMERVILLE, SC	12HRS	1212	Laps: 13 08:18:46.76	13	N/A	F	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:26:29.904	13:39	4.4mph	00:26:29.904		
				3.88	00:26:52.734	13:51	4.3mph	00:53:22.638		
				5.82	00:27:45.585	14:18	4.2mph	01:21:08.223		
				7.76	00:26:34.154	13:41	4.4mph	01:47:42.377		
				9.7	00:28:36.266	14:44	4.1mph	02:16:18.643		
				11.64	00:28:36.894	14:45	4.1mph	02:44:55.537		
				13.58	00:33:54.825	17:28	3.4mph	03:18:50.362		
				15.52	00:47:19.846	24:23	2.5mph	04:06:10.208		
				17.46	00:48:31.815	25:00	2.4mph	04:54:42.023		
				19.4	00:38:10.742	19:40	3.0mph	05:32:52.765		
				21.34	00:32:44.106	16:52	3.6mph	06:05:36.871		
				23.28	01:18:16.463	40:20	1.5mph	07:23:53.334		
				25.22	00:54:53.430	28:17	2.1mph	08:18:46.764		
18	DI COLON	SUMMERVILLE, SC	12HRS	1213	Laps: 13 09:50:14.15	13	N/A	M	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:26:29.982	13:39	4.4mph	00:26:29.982		
				3.88	00:29:58.597	15:27	3.9mph	00:56:28.579		
				5.82	00:29:25.044	15:09	4.0mph	01:25:53.623		
				7.76	00:32:29.241	16:44	3.6mph	01:58:22.864		
				9.7	00:35:20.493	18:13	3.3mph	02:33:43.357		
				11.64	00:47:23.096	24:25	2.5mph	03:21:06.453		
				13.58	00:45:03.466	23:13	2.6mph	04:06:09.919		
				15.52	01:08:15.789	35:11	1.7mph	05:14:25.708		
				17.46	00:34:28.615	17:46	3.4mph	05:48:54.323		
				19.4	01:34:58.482	48:57	1.2mph	07:23:52.805		
				21.34	00:54:53.787	28:17	2.1mph	08:18:46.592		
				23.28	00:48:09.544	24:49	2.4mph	09:06:56.136		
				25.22	00:43:18.023	22:19	2.7mph	09:50:14.159		
19	BEN NESSMITH	STATESBORO, GA	12HRS	1201	Laps: 11 06:56:54.22	11	N/A	M	48	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:21:40.252	11:10	5.4mph	00:21:40.252		
				3.88	00:20:18.060	10:27	5.7mph	00:41:58.312		
				5.82	00:26:55.819	13:52	4.3mph	01:08:54.131		
				7.76	00:40:41.415	20:58	2.9mph	01:49:35.546		
				9.7	00:25:00.357	12:53	4.7mph	02:14:35.903		
				11.64	00:26:45.838	13:47	4.3mph	02:41:21.741		
				13.58	00:30:30.390	15:43	3.8mph	03:11:52.131		
				15.52	00:31:27.040	16:12	3.7mph	03:43:19.171		
				17.46	00:39:31.031	20:22	2.9mph	04:22:50.202		
				19.4	01:58:50.160	01:15	1.0mph	06:21:40.362		
				21.34	00:35:13.866	18:09	3.3mph	06:56:54.228		



# Farmdaze 12 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
20 BEAR FRETWELL		RUNNER	1229	Laps: 11 08:14:43.82	11	N/A	M	10	

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:26:34.821	13:42	4.4mph	00:26:34.821
3.88	00:27:57.353	14:24	4.2mph	00:54:32.174
5.82	00:53:44.428	27:42	2.2mph	01:48:16.602
7.76	00:55:53.982	28:48	2.1mph	02:44:10.584
9.7	00:58:34.653	30:11	2.0mph	03:42:45.237
11.64	00:36:28.546	18:48	3.2mph	04:19:13.783
13.58	00:55:54.819	28:49	2.1mph	05:15:08.602
15.52	00:57:12.479	29:29	2.0mph	06:12:21.081
17.46	00:46:19.842	23:52	2.5mph	06:58:40.923
19.4	00:33:49.929	17:26	3.4mph	07:32:30.852
21.34	00:42:12.975	21:45	2.8mph	08:14:43.827